

Lenaneo la Tekanyetso

Lenaneo la Tekanyetso le radilwe ka tsela eo mesebetsi ya tekanyetso ya semmuso e qhalantsweng diithutong tsohle sekolong ho phatlalla le kotara yohle diithutong kaofela

Tjhebokakaretso ya ditlhokeho

Papetla e latelang e nehelana ka tjhebokakaretso ya ditlhokeho tsa Lenaneo la Tekanyetso ya Sesotho Puo ya Lapeng kotareng ka nngwe:

Papetla ya 1: Tjhebokakaretso ya ditlhokeho tsa Lenaneo la Tekanyetso Dikereite tsa 10-11

Lenaneo la Tekanyetso			
Mesebetsi ya Tekanyetso Kotareng ka nngwe			
Kotara ya 1: Teko e ngolwang e le 1 (Puo jwalo ka ha e sebediswa) + Mesebetsi e 3	Kotara ya 2: Mesebetsi e 2 + Teko e ngolwang e1 (Dingolwa)	Kotara ya 3: Asaenemente/projeke ya dingolwa e le 1 + Mosebetsi o 1	Kotara ya 4: Tlhahlobo e le 1 ya makgaolakang ya ka hare sekolong, e kenyelleditseng dipampiri tse 3: Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa Pampiri ya 2 – Dingolwa Pampiri ya 3 – Ho ngola + Pampiri ya 4 – Wa molomo
Matshwao a Kotara (Dikotara tsa 1-3): • Kotareng ka nngwe, kopanya matshwao a fumanweng ke moithuti mme o a fetolele ho % bakeng sa Matshwao a kotara.			
Matshwao a kgatelopele (a ho fetela kereiteng e latelang): • Kopanya paloyohle ya matshwao ho tloha Kotareng ya 1 ho ya ho Kotara ya 3, ho sa kenyelletswa matshwao a tsa molomo, mme o a fetolele ho 60% (TES), • Fetolela Pampiri ya 1 ho 9,3%, • Fetolela Pampiri ya 2 ho 10,7%, • Fetolela Pampiri ya 3 ho 13,3%, • Kopanya matshwao a mesebetsi ya molomo ya selemo kaofela mme o a Fetolela ho 6,7% (Pampiri ya 4: Mesebetsi: 1, 3. 6. 9).			
Boima: 60% (Tekanyetso e etswang Sekolong (TES): Mesebetsi 2, 4, 5, 7, 8): 40% (Tlhahlobo ya Mafelo a selemo: Dipampiri 1-4: Mosebetsi 10)			

Lenaneo la Tekanyetso Dikereiti tsa 10-11

Lenaneo la Tekanyetso			
Kotara ya 1			
Mosebetsi 1	Mosebetsi 2	Mosebetsi 3	Mosebetsi 4
*Tsa Molomo: Ho mamela bakeng sa kutlwisiso (Matshwao a 15)	Ho ngola: (Matshwao a 25) Tema ya kgokahano: Lengolo la setswalle kapa la semmuso (la kopo, tletlebo, kopo ya mosebetsi/ la kgwebo)/ mangolo a semmuso le ao e seng a semmuso a yang bophatlalatsing/ Tokomane ya boitsebiso le diphihlelo mmoho le lengolo la tlhaloso / Nalane ya bophelo ba mofu/ Lenanetsamaiso le metsotso ya kopano/raporoto ya semmuso le eo e seng ya semmuso/tekolokakaretso/atikele ya koranta/atikele ya makasiine/puo/puisano/inthaviu/emeili	*Tsa molomo: Puo e sa hlophiswang (Matshwao a 15)	**Teko ya 1: (matshwao a 35) Puo jwalo ka ha e sebediswa: Tekokutlwisiso Kgutsufatso Dibopeho tsa puo le tshebediso
Kotara ya 2			
Mosebetsi 5	Mosebetsi 6	Mosebetsi 7	
Ho ngola: (matshwao a 50) Moqoqo wa phetelo/ O hlalolang/ wa ngangisano (Kr. 10) Moqoqo o tebisang maikutlo/ o sa tshhehetseng lehlakore/ wa ngangisano (Kr. 11)	*Tsa molomo: Ho balla hodimo ho sa hlophiswang / Puo e hlophisitsweng (Matshwao a 10)	Teko ya 2: Dingtolwa: (Matshwao a 35) Thothokiso: E le 1 eo ba ithutleng – moqoqo wa sengolwa (10) E le 1 eo ba ithutang (10) Padi kapa sengto9lwa sa bohohoholo /terama: Dipotso tse kgutshwanyane (15)	
Kotara ya 3			
Mosebetsi 8	Mosebetsi 9		
Dingolwa: (Matshwao a 35) Asaenemente/ projeke	*Tsa molomo: (Matshwao a 10) Puo e hlophisitsweng		
Kotara ya 4			
Mosebetsi 10			
Ditlhahlobo tsa Makgaolakang: (matshwao a 300) Pampiri ya 1 – Puo jwalo ka ha e sebediswa (Matshwao a 70) – Dihora tse 2 Pampiri ya 2 – Dingtolwa (matshwao a 80) – dihora tse 2,5 Pampiri ya 3 – H0o ngola (matshwao a 100) – dihora tse 3 Pampiri ya 4 – Tsa molomo (matshwao a 50)			

*Tsa molomo: Bakeng sa Tekanyetso ya semmuso: Baithuti ba lokela ho etsa mosebetsi wa ho mamela bakeng sa kutlwisiso o le mong (Mosebetsi 1), Puo e sa hlophiswang e le nngwe (Mosebetsi 3), mohlomong puo tse pedi tse hlophisitsweng KAPA Puo e le nngwe e hlophisitsweng le ho balla hodimo ho sa hlophiswang (Mosebetsi 6 le Mosebetsi 9).

**** Teko ya 1** e ka hlophiswa tlasa palohohle ya **matshwao a 35** kapa, ha e ka ba matshwao a fetang ana qetellong matshwao a lokela ho **fetolelwa ho a 35**. Leha ho sisinngwa hore ho lekanyetswe motswako wa Temakutlwisiso, Kgutsufatso le Dibopeho tsa puo le tshebediso ya puo, matijhere a kgothalletswa ho kenyelletsa motswako wa dikarolo tse loketseng ho lekanyetswa ho dumellana le moralo wa sekolo (lenaneo la diteko, kabo ya nako, jj.).

Teko e ka hara Lenaneong la Tekanyetso e se botjwe ke ditekonyana tse nyenyane tse mmalwa. Teko ka nngwe e thehwe hodima dikahare tse toma, tse mothamonyana mme ebe e tla ngolwa nakong ya metsotso e 45 - 60; hape e kenyelletse dikgato tsa boiphihlello tseo dipampiri tsa Ditlhahlobo di hlophiswang ho ya ka tsona.